



# Ntsindza wa Kahle wa Manana Phengwini



## Buku leyi i ya

---









*Every child should own a hundred books by the age of five. To that end, Book Dash gathers creative professionals who volunteer to create new, African storybooks that anyone can freely translate and distribute. To find out more, and to download beautiful, print-ready books, visit bookdash.org.*

*Ntsindza wa Kahle wa Manana Phengwini*

(*Mrs Penguin's Perfect Palace*)

Illustrated by Celeste Beckerling

Written by Helen Brain

Designed by Arthur Attwell

Translated by Nal'ibali

with Vian Oelofsen and Jennifer Jacobs, and the help of Book Dash participants in Cape Town on 10 May 2014.



ISBN: 978-1-928442-59-2

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 Licence (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>). You are free to share (copy and redistribute the material in any medium or format) and adapt (remix, transform, and build upon the material) this work for any purpose, even commercially. The licensor cannot revoke these freedoms as long as you follow the following license terms:

**Attribution:** You must give appropriate credit, provide a link to the license, and indicate if changes were made. You may do so in any reasonable manner, but not in any way that suggests the licensor endorses you or your use.

**No additional restrictions:** You may not apply legal terms or technological measures that legally restrict others from doing anything the license permits.

**Notices:** You do not have to comply with the license for elements of the material in the public domain or where your use is permitted by an applicable exception or limitation.

**No warranties are given.** The license may not give you all of the permissions necessary for your intended use. For example, other rights such as publicity, privacy, or moral rights may limit how you use the material.



# Ntsindza wa Kahle wa Manana Phengwini



Helen Brain • Celeste Beckerling



“Ndzi navela onge ndzi nga va na YINDLU!” ku vula  
Manana Phengwini.

“A ndzi swi lavi ku tshama ethyakeni.”





“Murhandziwa Manana Phengwini,” ku vula  
Tatana Phengwini. “Hi ta ku akela ntsindza.”





Kutani ndyangu wa ka Phengwini  
wu sungula ku tirha.

“Sava ra ndzi hlohlonya,” ku  
gungula Sesi.



“Mimpimo a hi  
yona,” ku vula Boti.



“Ndzi twa ndlala,” ku  
vula Gimba.



Manana Phengwini a  
ahlamula. Hi yena  
a endla ntirho  
hinkwawo.



Eku heteleleni ntsindza  
wu vuye wu hela.





Kambe gandlati ri ta fika ri khukhula hinkwaswo.

“Hi ta ringeta nakambe,” ku vula Tatana Phengwini.





“Tanani haleni vana, hi ta akela Manana  
dyibazabaza dya maribye.”





Kutani ndyangu wa ka Phengwini  
wu tlhela wu sungula ku tirha.





“Maribye ya tika,”  
ku gungula Sesi.



“Mimpimo a hi yona,” ku  
vula Boti.






“Ndza ha twa ndlala,” ku vula Gimba.





Eku hetelelni dyibazabaza  
dji herile kambe moyo  
wu tile wu fika wu yi  
hahlula.






Manana Phengwini a va  
hlundzukile. “A ndza ha  
endli ntirho wun’wana,”  
a vula.



“Hi ta ringeta nakambe,” ku vula Tatana Phengwini.

“A ndza ha swi tivi leswaku ndzi ta endla yini,” ku vula Sesi. “Swa tika.”

“A ha ha ri na semendhe,”  
ku vula Boti. “U nge swi  
koti ku aka yindlu yo  
vonakala loko u ri hava  
semendhe.”





“Ndzi twa ndlala,” ku vula Gimba.  
Manana Phengwini a ahlamula.  
A nga ta swi kota ku kuma yindlu ya yena.





“Langutani hansahansa leyi nga la,” a vula.





Hi nkarhi walowo Manana Phengwini va tela  
hi mianakanyo.







“Gimba, lava pulasitiki.  
Tatana Phengwini  
landza hamula.”

Va tirhile siku  
hinkwaro.





“Ndzi karhele,” ku vula Sesi.

“Tirhani mi ya emahlweni,” ku vula Manana Phengwini.

“Mimpimo leyi a hi yona,” ku vula Boti.

“Tirhani mi ya emahlweni,” ku vula  
Manana Phengwini.





“Ndza ha twa ndlala,” ku vula Gimba.

“Yana emahlweni u tirha,” ku vula  
Manana Pengwini.





“Yi ta hlamarisa swinene,” ku vula Tatana Phengwini.

“Mi endla ntirho wa kahle,” ku vula Manana Phengwini.





Kutani va tirha, va  
tirha lero na ta tirha ...



... eku heteleleni  
yindlu yi hela.







“Ha ku amukela ekaya ra wena,” ku vula  
Tatana Pengwini.

Manana Pengwini a ba mavoko hi timpapa.

“Ndza khensa,” a vula. “I  
Ntsindza wa  
Kahle wa Manana  
Pengwini.”







